



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA

Broj: 03/1-3415/2-19

Podgorica, 11. mart 2019. godine

Poreska uprava na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, Dalmatinska 188, d o n o s i

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS sa sjedištem u Podgorici, br. 19/126454-126461 od 15.02.2019. godine i dozvoljava se pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na broj sprovedenih poreskih kontrola na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, pojedinačno po godinama, sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka odredjuju se u iznosu od 1,25 € koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Odbija se kao neosnovan zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 19/126454-126461 od 15.02.2019. godine koji se odnosi na kopiju svih zapisnika i rješenja o izvršenim poreskim kontrolama na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, pojedinačno po godinama, sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS podnijela je Poreskoj upravi zahtjev br. 19/126454-126461 od 15.02.2019. godine, kojim je tražen pristup informaciji dostavom ukupnog broja sprovedenih poreskih kontrola na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, pojedinačno po godinama, sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation i svih zapisnika i rješenja o izvršenim poreskim kontrolama na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje

su u toku 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, pojedinačno po godinama, sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju iz stava 1 dispozitiva rješenja, pa nalazi da se informaciji može omogućiti pristup na način što će se kopija akta dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 1 stranicu, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.66/16) kojim je u članu 2 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 1,25 €, od čega na ime kopiranja informacije 0,05 € i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 1,20 €.

Postupajući po zahtjevu, poreski organ je utvrdio da se tražena informacija iz stava 4 dispozitiva rješenja koja se odnosi na zapisnike o izvršenim poreskim kontrolama na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2016. godine sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation nalazi u njegovom posjedu ali da se zahtjevu ne može udovoljiti iz razloga što je riječ o informacijama koje predstavljaju poresku tajnu, shodno članu 16 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br.65/01,...20/11...28/12...08/15, 47/17).

Naime, poreska tajna je svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže poreski organ, osim informacija i podataka za koje poreski obveznik pisano izjavi da se ne smatraju poreskom tajnom, kao i informacija i podatak koji se ne mogu povezati sa konkretnim poreskim obveznikom niti se na drugi način mogu identifikovati, odnosno informacije koje Poreska uprava objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika.

Stavom 2 ovog člana propisano je da se podaci koji predstavljaju poresku tajnu mogu učiniti dostupnim drugom državnim organu, na zahtjev tog organa i u skladu sa zakonom.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama u članu 14 stav 1 tačka 6 dozvoljava ograničenje pristupu informacijama ili dijelu informacije kada organ vlasti utvrdi da se radi o poslovnoj ili poreskoj tajni u skladu sa zakonom.

Pri ovakvom stanju stvari Poreska uprava je sprovedla test štetnosti objavljivanja ove informacije, u skladu sa odredbama člana 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i utvrdila da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa - konkretno Zakona o poreskoj administraciji. Zakonom o poreskoj administraciji se uređuju prava i obaveze poreskog organa i poreskih obveznika u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i drugih dažbina i istim je propisana obaveza poreskog organa da u ostvarivanju svojih nadležnosti čuva poresku tajnu, pri čemu bi objavljivanje podataka koji su zaštićeni ovim zakonom proizvelo nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanje navedenih informacija.

Smatramo, da ne postoji preovladjujući interes za objavljivanje konkretne informacije iz razloga što sadržina iste ne ukazuje na član 17 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Naime, odredbama člana 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da preovlađujući javni interes za objelodanjivanjem informacije ili njenog dijela postoji kada tražena informacija sadrži podatke koji osnovano ukazuju na: 1) korupciju, nepoštovanje propisa, nezakonito korišćenje javnih sredstava ili zloupotrebu ovlašćenja u vršenju javne funkcije; 2) sumnju da je izvršeno krivično djelo ili postojanje razloga za *pobijanje sudske odluke*; 3) *nezakonito dobijanje ili trošenje sredstava iz javnih prihoda*; 4) ugrožavanje javne bezbjednosti; 5) ugrožavanje života; 6) ugrožavanje javnog zdravlja; 7) ugrožavanje životne sredine.

Na osnovu navedenog Poreska uprava je utvrdila da su se stekli uslovi za primjenu člana 29 stav 1 tačka 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama da se odbije predmetni zahtjev, a sa izloženim razlozima u vezi člana 14 navedenog zakona.

Takođe, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija iz stava 4 dispozitiva rješenja koja se odnosi na zapisnike o izvršenim poreskim kontrolama na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2015., 2017. i 2018. godine sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation, kao i na rješenja o izvršenim poreskim kontrolama na projektu izgradnje autoputa Bar-Boljare, a koje su u toku 2015., 2016., 2017. i 2018. godine sprovedene u odnosu na glavnog izvođača radova China Road and Bridge Corporation, ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu iz razloga što Poreska uprava nije vršila inspekcijski nadzor u toku navedenih godina, odnosno tražena rješenja za navedeni period nije donosila, tako da se zahtjevu ne može udovoljiti.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takse na žiro računa Budžeta br.907-0000000083001-19, shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 53/03...02/06 i "Sl.list CG" br. 22/08...26/11...37/17).



DIREKTOR,
Miomir M. Mugoša

